

Centrifuge components



January 17, 2020



Standard Centrifuge Components



Grade	Catalog ID	Description	MM
HARC	KDCW1001	Carbide Wear saddle	6743115
HARC	KDCW1002	Carbide Wear saddle	6743112
HARC	KDCW2001	Carbide Tapered nozzle	6743050
HARC	KDCW2002	Carbide Tapered nozzle	6743111
HARC	KDCW2003	Carbide Discharge nozzle	6743113
HARC	KDCW2004	Carbide Discharge nozzle	6743114
HARC	KDCW2005	Carbide Directional nozzle -LH	6743116
HARC	KDCW2006	Carbide Directional nozzle -RH	6743117
HARC	KDCW2007	Carbide Conical discharge bushing	6743118
KFS33	KDCW3001	Carbide Bowl Face Plow	6743119

KDCW1001




SECTION A-A


Material Master 6743115



Material Master 6743112





Material Master 674311y





Material Master 6743111

KDCW2003




Material Master 6743113





SECTION A-A

Material Master 6743114




Material Master 6743116




Material Master 6743117

KDCW2007



Material Master 6743118

KDCW3001



Material Master 6743119

